

Glava 5: Nivo linka

Ciljevi:

- Shvatanje principa servisa nivoa linka:
 - detekcija, korekcija greške: **poznato!**
 - dijeljenje zajedničkog kanala: višestruki pristup **poznato!**
 - adresiranje nivoa linka
 - pouzdani prenos podataka, kontrola protoka: **urađeno!**
 - LAN mreže:
 - Ethernet **poznato!**
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža datacentra
- Upoznavanje sa implementacijom različitih tehnologija nivoa linka


Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje, ARP
 - Ethernet
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža data centra

Nivo linka: Uvod

Terminologija:

- Hostovi i ruteri su **čvorišta**
- Komunikacioni kanali koji povezuju susjedna čvorišta duž komunikacionih puteva su:
 - žični linkovi
 - bežični linkovi
 - LAN-ovi
- Paket nivoa 2 se zove **okvir (frame)**, u kome je enkapsuliran datagram



Nivo linka ima odgovornost transfera datagrama od jednog čvorišta do susjednog čvorišta na linku

5: Nivo linka 5-3

3

Nivo linka: kontekst

- Prenos datagrama različitim protokolima nivoa linka preko različitih linkova:
 - npr., WiFi na prvom linku, MPLS na međulinkovima, Ethernet na poslednjem linku
- Svaki protokol nivoa linka omogućava različite servise
 - npr., može ili ne može obezbijediti pouzdan prenos preko linka


5: Nivo linka 5-4

4

Servisi nivoa linka


▪ Kreiranje frejmova, pristup linku:

- Enkapsulacija datagrama u frejm, dodavanje zaglavja/začelja
- Pristup kanalu ako je zajednički medijum
- "MAC" adrese se koriste u zaglavljima frejmova za identifikaciju izvora, destinacije (razlicito od IP adresal)



▪ Pouzdana predaja između susjednih čvorista

- Već smo to radili!
- Često se ne koriste preko linkova sa niskom vjerovatnoćom greške po bitu (optika, neke bakarne upredene parice)
- Bežični linkovi: visoke vjerovatnoće greške
P: Zašto pouzdanost i na nivou linka i od kraja do kraja?




5: Nivo linka 5-5

5

Servisi nivoa linka

▪ Kontrola protoka:

- Podešavanje brzina slanja čvorista



▪ Detekcija greške:

- Greške izazvane slabljenjem signala, šumom.
- Prijemnik detektuje prisustvo grešaka, signalizira pošiljaocu da odradi retransmisiju i odbacuje frejm



▪ Korekcija greške:

- Prijemnik identificuje i koriguje greške na bit(ima) bez novog sortiranja ili retransmisije frejmova




5: Nivo linka 5-6

6


Gdje se implementira nivo linka?

- u svakom hostu, switchu, ruteru,...
- mrežni adapter (**network interface card NIC**)
 - Ethernet kartica, PCMCIA kartica, 802.11 kartica
 - Implementira fizički nivo i nivo linka
- Povezan na sistemsku magistralu
- kombinacija hardware, software, firmware



7

Komunikacija adaptera



8

Nivo linka

- Uvod, servisi
- **Detekcija i korekcija greške**
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-9

9


Detekcija greške

EDC= Biti detekcije i korekcije greške (redundansa)

D = Podaci zaštićeni provjerom greške, mogu uključivati polja zaglavlja

Detekcija greške nije 100% pouzdana!

- protokol može propustiti neke greške
- veće EDC polje vodi boljoj detekciji i većoj mogućnosti korekcije




5: Nivo linka 5-10

10

Cyclic Redundancy Check

- data biti, D , kao binarni brojevi
- Izabere se $r+1$ bita dug generator, G
- cilj: izabrati R CRC bita, takvih da je
 - $\langle D, R \rangle$ tačno djeljivo sa G (po modulu 2)
 - Prijemniku je poznato G , dijeli $\langle D, R \rangle$ sa G . Ako ostatak nije nula: greška je detektovana!
 - Može detektovati sve grupe grešaka manje od $r+1$ bita
- Vrlo široka primjena u praksi (Ethernet, WiFi,...)



5: Nivo linka 5-11

11

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-12

12

Linkovi i protokoli višestrukog pristupa

Dva tipa "linkova":

- point-to-point
 - PPP (Point to Point Protocol) za dial-up pristup
 - point-to-point linkovi između Ethernet switch-a i hosta
- broadcast (zajednički medijum)
 - tradicionalni Ethernet
 - upstream HFC
 - WiFi, 4G/5G, satelit



13

Protokoli višestrukog pristupa

- Jedan dijeljeni kanal
- Dva ili više simultanih prenosa izazivaju interferenciju
 - **kolizija** ako čvoriste primi dva ili više signala u istom trenutku

Protokol višestrukog pristupa

- distribuirani algoritam koji utvrđuje kako čvorista dijele kanal, odnosno koje čvoriste može da šalje
- komunikacija oko dijeljenja kanala se prenosi preko samog kanala!
 - nema out-of-band kanala za koordinaciju

5: Nivo linka 5-14

14

Idealni protokol višestrukog pristupa

Difuzni kanal brzine prenosa R b/s

1. Kada čvorište želi da šalje, ono to može brzinom R.
2. Kada M čvorišta žele da šalju, svaki može da šalje prosječnom brzinom R/M
3. Potpuno decentralizovan:
 - nema specijalnog čvorišta za koordinaciju prenosa
 - nema sinhronizacije taktova, slotova
4. Jednostavan

5: Nivo linka 5-15

15

Podjela MAC (*Medium Access Control*) protokola

Tri široke klase:

- **Dijeljenje kanala**
 - Podijeliti kanal na manje djelove (vremenske slotove, frekvenciju, kod)
 - Dodijeliti djelove kanala čvorištu na ekskluzivno korišćenje
- **Slučajan pristup**
 - Kanal se ne dodjeljuje, dozvoljava kolizije
 - Oporavak od kolizija
- **“Uzimanje prava slanja”**
 - Čvorišta uzimaju pravo slanja. Čvorišta sa većim potrebama mogu uzimati pravo slanja više puta.


5: Nivo linka 5-16

16

MAC protokoli dijeljenja kanala: TDMA

TDMA: time division multiple access

- Pristup kanalu u vremenskim "ciklusima"
- Svaka stanica dobija slot fiksne dužine (dužina = vremenu prenosa paketa) u svakom krugu
- Neiskorišćeni slotovi su slobodni
- LAN sa 6 stanica: 1,3,4 imaju paket, slotovi 2,5,6 su slobodni



- TDM (*Time Division Multiplexing*): kanal se dijeli na N vremenskih slotova, po jedan po korisniku; neefikasan za nisko opterećenje i korisnike koji kratko vrijeme zauzimaju resurse

5: Nivo linka 5-17

17

Protokoli slučajnog pristupa

- Kada čvorište ima paket za slanje
 - prenosi punom brzinom prenosa na kanalu R.
 - nema a priori koordinacije između čvorišta
- Dva ili više čvorišta šalje → "kolizija",
- **MAC protokol slučajnog pristupa specificira:**
 - Kako detektovati koliziju
 - Kako se oporaviti od kolizije (npr., preko zakašnjelih retransmisija)
- Primjeri ovih MAC protokola:
 - slotted ALOHA, ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

5: Nivo linka 5-18

18

Slotted ALOHA

Pretpostavke

- Svi frejmovi su iste veličine
- Vrijeme je podijeljeno na slotove jednakih dužina trajanja potrebnog za prenos jednog frejma
- Čvorističta počinju da šalju odmah na početku slot-a
- Čvorističta su sinhronizovana
- ako 2 ili više čvorističta šalju u slotu, sva čvorističta detektuju koliziju


Funkcionisanje

- Kada čvorističta dobije novi frejm za slanje, šalje ga u narednom slotu
 - Nema kolizije, čvorističta može slati frejm u narednom slotu
 - Ako se desi kolizija, čvorističta ponovo šalje frejm u svakom narednom slotu sa vjerovatnoćom p do uspjeha

5: Nivo linka 5-19

19

Slotted ALOHA



Za

- jedno aktivno čvorističta može kontinualno slati punom brzinom kanala
- visoko decentralizovano: samo slotovi u čvoristima treba da budu sinhronizovani
- jednostavan

Protiv


- kolizije, gubitak slotova
- prazni slotovi
- čvorističta moraju biti u mogućnosti da detektuju kolizije u kraćem vremenu od vremena prenosa paketa
- sinhronizacija takta
- efikasnost 37%

5: Nivo linka 5-20

20

Obična (unslotted) ALOHA

- unslotted Aloha: jednostavnija, nema sinhronizacije
- Kada se frejm kreira odmah se šalje
- Vjerovatnoća kolizije raste:
 - Frejm poslat u t_0 ulazi u koliziju sa ostalim frejmovima poslatim u $[t_0 - 1, t_0 + 1]$
- Efikasnost 18%



5: Nivo linka 5-21

21

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

CSMA: "slušaj prije nego pošalješ":

- Ako je kanal slobodan: šalji kompletan frejm
- Ako je kanal zauzet, odloži slanje
- Analogija: ne prekidaj nekog dok priča!

5: Nivo linka 5-22

22

CSMA kolizije

Kolizije se još uvjek mogu pojaviti:

Propagaciono kašnjenje može izazvati da dva čvorista ne čuju da je ono drugo aktivno

kolizije:

Čitavo vrijeme prenosa paketa je izgubljeno

napomena:

Uloga rastojanja & kašnjenja uslijed propagacije određuje vjerovatnoću kolizije



5: Nivo linka 5-23

23

CSMA/CD (Collision Detection)


CSMA/CD: "osluškivanje prisustva nosioca"

- Detekcija kolizije u kratkom vremenu
- Prenosi u koliziji se prekidaju tako da se beskorisno korišćenje kanala smanjuje
- **Detekcija kolizije:**
 - Laka u žičnim LAN-ovima: mjerjenje snage signala, upoređenje poslatih i primljenih signala
 - Teško u WLAN-ovima: prijemnik čuti dok se šalje
- analogija: Ijubazna konverzacija

5: Nivo linka 5-24

24

CSMA/CD detekcija kolizije



5: Nivo linka 5-25

25

MAC protokoli “Uzimanje prava”

MAC protokoli dijeljenja kanala:

- Dijele kanal efikasno i fer pri visokim opterećenjima
- Neefikasni na niskim opterećenjima: kašnjenje u pristupu kanala, $1/N$ dio opsega je dodijeljen čak i ako je samo jedno čvoriste aktivno!

MAC protokoli slučajnog pristupa

- Efikasni pri niskom opterećenju: jedno čvoriste može koristiti kompletan kanal
- Visoko opterećenje: kolizija preovladava

Protokoli “uzimanja prava”

Traže najbolje iz oba prethodna slučaja!


5: Nivo linka 5-26

26

MAC protokoli “Uzimanje prava”

Polling:

- master čvorište “proziva” slave čvorišta da šalju
- problemi:
 - polling zaglavlje
 - kašnjenje
 - nepouzdanost zbog otkaza mastera




5: Nivo linka 5-27

27

MAC protokoli “Uzimanje prava”

Prosleđivanje tokena:

- Kontrolni token se prosleđuje od jednog čvorišta do drugog na sekvensionalan način.
- token poruke
- problemi:
 - token zaglavlje
 - kašnjenje
 - nepouzdanost zbog gubitka tokena



5: Nivo linka 5-28

28

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - **MAC adresiranje**
 - Ethernet
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-29

29

MAC adrese i ARP

- 32-bitna IP adresa:
 - adresa mrežnog nivoa
 - koristi se za prosleđivanje na 3. nivou
- MAC (ili LAN ili fizička ili Ethernet) adresa:
 - funkcija: koristi se "lokalno" kako bi se frejm proslijedio sa interfejsa na interfejs sa kojim je fizički povezan (u istoj mreži sa stanovišta IP adresiranja)
 - 48 bitna MAC adresa (za većinu LAN mreža) se upisuje u NIC ROM, mada se može i softverski setovati
 - Heksadecimalni zapis
 - 1A-2F-BB-76-09-AD


5: Nivo linka 5-30

30

LAN adrese i ARP

Svaki adapter u LAN-u ima jedinstvenu

- LAN adresu
- IP adresu



5: Nivo linka 5-31

31

LAN adrese (više)


- Dodjela MAC adrese se vrši od strane IEEE
- Proizvođači kupuju dio MAC adresnog prostora (da bi obezbijedili jedinstvenost adrese)
- Analogija:
 - MAC adresa: kao matični broj
 - IP adresa: kao poštanska adresa
- MAC nehijerarhijska adresa → portabilnost
 - LAN kartica se može seliti iz mreže u mrežu
- IP hijerarhijska adresa NIJE portabilna
 - zavisi od IP mreže na koju je čvoriste vezano

5: Nivo linka 5-32

32

ARP: address resolution protocol

Kako se dobija MAC adresa hosta B ako se zna njegova IP adresa?



- Svako IP čvorište (Host, Ruter) na LAN-u ima svoju **ARP** tabelu
- ARP Tabela: IP/MAC adresno mapiranje za neka LAN čvorišta
 - < IP adresa; MAC adresa; TTL >
 - TTL (Time To Live): vrijeme posilje kojega će adresno mapiranje biti zaboravljeno (obično 20 min)
- komanda arp -a

5: Nivo linka 5-33

33

ARP: isti LAN

A šalje datagram čvoru B

- MAC adresa čvora B nije u ARP tabeli čvora A, A koristi ARP da pronađe MAC adresu čvora B

- ① A broadcastuje ARP upit koji sadrži IP adresu čvora B
- destinaciona MAC adresa = FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - Svi čvorovi u LAN primaju ARP upit


ARP tabela u A

IP adr	MAC addr	TTL

71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23

Ethernet frejm poslat na FF-FF-FF-FF-FF-FF

Izvođišna MAC: 71-65-F7-2B-08-53
Izvođišna IP: 137.196.7.23
Target IP adresa: 137.196.7.14
...




5: Nivo linka 5-34

34

ARP: isti LAN

A šalje datagram čvoru B

- MAC adresa čvora B nije u ARP tabeli čvora A, A koristi ARP da pronađe MAC adresu čvora B




5: Nivo linka 5-35

35

ARP: isti LAN

A šalje datagram čvoru B

- MAC adresa čvora B nije u ARP tabeli čvora A, čvor A koristi ARP da pronađe MAC adresu čvora B




5: Nivo linka 5-36

36

Adresiranje: rutiranje do druge LAN

Zadatak: poslati datagram od A do B preko R

- fokus na adresiranju u IP datagranu i MAC frejmu
- pretpostaviti da A poznaje
 - IP adresu hosta B
 - IP adresu ruteera R (kako?)
 - MAC adresu ruteera R (kako?)




5: Nivo linka 5-37

37

Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- A kreira IP datagram sa IP izorišnom adresom A, destinacionom B
- A kreira frejm sa MAC adresom ruteera R kao destinacijom, frejm sadrži IP datagram koji treba da se prenese od A do B




5: Nivo linka 5-38

38

Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- Frejm se šalje od A do R
- R prima frejm, datagram se prosleđuje IP protokolu na obradu




5: Nivo linka 5-39

39

Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- R prosleđuje datagram sa izvorišnom IP adresom A, destinacijom B
- R kreira frejm nivoa linka sa MAC adresom B kao destinacijom, frejm sadrži IP datagram koji treba da se prenese od A za B




5: Nivo linka 5-40

40

Adresiranje: rutiranje do druge LAN


- R prosleđuje datagram sa izvořišnom IP adresom A, i destinacionom B
- R kreira frejm sa MAC adresom B kao destinacijom, frejm sadrži datagram koji treba prenijeti od A do B



41

Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- R prosleđuje datagram sa izvořišnom IP adresom A i destinacionom B
- R kreira frejm sa MAC adresom B kao destinacijom, frejm sadrži IP datagram koji treba prenijeti od A do B



42

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - VLAN
 - Switch
- MPLS
- Mreža podataka centra


5: Nivo linka 5-43

43

Ethernet

“dominantna” žična LAN tehnologija:

- Prva široko korišćena LAN tehnologija
- Jednostavan i jeftin
- Jedan čip, više brzina prenosa
- Široki opseg brzina prenosa: 10 Mb/s - 400 Gb/s




Metcalfe-ova skica
Etherneta

5: Nivo linka 5-44

44

Topologija zvijezda

- Topologija magistrala je bila popularna devedesetih
- Sada se koristi zvijezda topologija
- Switch u centru
- Svaki računar posebno izvršava Ethernet protokol tako da nema kolizije



5: Nivo linka 5-45

45

Struktura Ethernet Frejma

Adapter pošiljaoca enkapsulira IP datagram (ili neki drugi paket nivoa mreže) u **Ethernet frejm**

		type			
preamble	dest. address	source address		(data payload)	CRC

Preamble (8B):

- 7 B sa sadržajem 10101010 praćenim sa 1B sadržaja 10101011
- Služi za sinhronizaciju prijemnika i predajnika

5: Nivo linka 5-46

46

Struktura Ethernet Frejma (više)

- **Adrese (6B):**
 - Ako adapter primi frejm sa odgovarajućom destinacionom ili broadcast adresom (npr. ARP paket), prosleđuje podatke iz frejma protokolu mrežnog nivoa
 - U suprotnom, adapter odbacuje frejm
- **Type(2B):** ukazuje na protokol nivoa mreže (IPv4 (0800) i IPv6 (86DD))
- **CRC(4B):** provjera greške na prijemu, ako je detektovana greška, frejm se odbacuje (CCITT-32 CRC)

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$



5: Nivo linka 5-47

47

Nepouzdani, nekonektivni servis

- **Nekonektivan:** Nema handshaking procedure između predajnog i prijemnog adaptora.
- **Nepouzdan:** prijemni adapter ne šalje pozitivne ili negativne potvrde prijema predajnom adaptoru
 - tok datagrama koji se prosleđuje nivou mreže može imati praznina
 - praznine popunjava TCP, ako se koristi
 - u suprotnom, aplikacija će vidjeti praznинe
- Ethernet koristi CSMA/CD kao MAC protokol

5: Nivo linka 5-48

48

Ethernet CSMA/CD algoritam

- nema slotova
- adapter ne prenosi ako osjeti da neki drugi adapter šalje, to je, **carrier sense**
- predajni adapter prekida slanje ako osjeti da i drugi adapter šalje, to je, **collision detection**
- prije pokušaja retransmisije, adapter čeka slučajno vrijeme, to je, **random access**

5: Nivo linka 5-49

49

Ethernet CSMA/CD algoritam

1. Adapter prima datagramsa nivoa mreže i kreira frejm
2. Ako adapter osjeti
 - slobodan kanal (u trajanju od 96 bita), počinje da šalje frejm.
 - zauzet kanal čeka dok se kanal osloboди i onda šalje
3. Ako adapter pošalje kompletan frejm bez detekcije drugog prenosa, smatra se da je prenos bio uspješan !
4. Ako adapter detektuje drugi prenos dok šalje frejm, prekida slanje frejma i šalje **jam** signal
5. Poslije prekida, adapter ulazi u **eksponencijalni backoff**: poslije m-te kolizije, adapter bira K na slučajan način iz opsega $\{0,1,2,\dots,2^m-1\}$. Adapter čeka u trajanju $K \cdot 512$ bita i vraća se na korak 2.

5: Nivo linka 5-50

50

Ethernet CSMA/CD (više)

Jam Signal: služi da svi interfejsi detektuju koliziju; 48b

Trajanje bita: 0.1 ms za 10Mb/s Ethernet ; za K=1023, vrijeme čekanja je oko 50 ms

Eksponencijalni Backoff:


- **Cilj:** adaptirati pokušaje retransmisije kako bi se estimiralo trenutno opterećenje
 - Veliko opterećenje: slučajno kašnjenje će biti duže
- Prva kolizija: izaberi K iz {0,1}; kašnjenje je jednako 0 ili trajanju 512 bita
- Poslije druge kolizije: bira K iz {0,1,2,3}...
- Poslije deset kolizija, bira K iz {0,1,2,3,4,...,1023}
- Nakon 10 kolizija adapter odustaje!

5: Nivo linka 5-51

51

802.3 Ethernet Standardi: fizički nivo i nivo linka

- **mnogo** različitih Ethernet standarda
 - zajednički MAC protokol i format frejma
 - Različite brzine: 2Mb/s, 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s, 10Gb/s, 25Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/s, 400Gb/s
 - Medijumi za prenos: optičko vlakno, upredena parica,...



5: Nivo linka 5-52

52

Fast Ethernet

	100baseT4	100baseT	100baseFX
Medium	Upredena parica kategorije 3 UTP 4 parice	Upredena parica kategorije 5 UTP 2 parice	Optičko multimode vlakno Dva vlakna
Maksimalna veličina segmenta	100 m	100 m	2 km
Topologija	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda

Da bi se postigla kompatibilnost sa 10Mb/s Ethernet-om:

- Isti format frejma, isti interfejs, isti protokoli
- Hub topologija samo sa upredenom paricom ili vlaknom
- Magistrala topologija & koaksijalac se ne koriste
- Kategorija 3 upredena parica (telefonski) zahtijeva 4 parice
- Kategorija 5 upredena parica zahtijeva 2 parice (najpopularnija)
- Najčešće korišćeni LAN danas

5: Nivo linka 5-53

53

Gigabit Ethernet

	1000baseSX	1000baseLX	1000baseCX	1000baseT
Medium	Optičko multimodno vlakno Dva vlakna	Optičko monomodno vlakno Dva vlakna	Oklopljena bakarna parica	Upredna parica kategorije 5 UTP
Maksimalna veličina segmenta	550 m	5 km	25 m	100 m
Topologija	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda

- Vrijeme slota povećano na 512B
- Mali frejmovi moraju biti povećani na 512B
- Grupisanje frejmova kako bi se dozvolilo stanicama da prenose grupe kratkih frejmova
- Struktura frejma je zadržana ali je CSMA-CD izbjegnut
- Intenzivno se primjenjuje na kičmama mreža i za povezivanje servera

5: Nivo linka 5-54

54

10 Gigabit Ethernet

	10GbaseSR	10GBaseLR	10GbaseEW	10GbaseLX4
Medium	Dva optička vlakna Multimodna na 850 nm 64B66B kod	Dva optička vlakna Monomodna na 1310 nm 64B66B	Dva optička vlakna Monomodna na 1550 nm SONET kompatibilna	Dva optička vlakna multimodna/monomodna sa četiri talasne dužine na 1310 nm opsegu 8B10B kod
Maksimalna veličina segmenta	300 m	10 km	40 km	300 m - 10 km

- Zadržana struktura frejma
- CSMA-CD protokol zvanično narušen
- LAN fizički nivo za primjenu u lokalnim mrežama
- WAN fizički nivo za primjenu korišćenjem SONET OC-192c
- Intenzivna primjena u gradskim mrežama

5: Nivo linka 5-55

55

40GEthernet i 100GEthernet

- IEEE 802.3-15
- Identičan format Ethernet frejma kao kod prethodnih verzija
- Identična minimalna i maksimalna veličina Ethernet frejma
- BER na MAC podnivou manji od 10^{-12}
- Podrška za OTN (optičke transportne mreže)
- Brzine prenosa na MAC podnivou od 40 i 100Gb/s

Physical layer	40 Gigabit Ethernet	100 Gigabit Ethernet
Backplane		100GBASE-KP4
Improved Backplane	40GBASE-KR4	100GBASE-KR4
7 m over twinax copper cable	40GBASE-CR4	100GBASE-CR10 100GBASE-CR4
30 m over "Cat.8" twisted pair	40GBASE-T	
100 m over OM3 MMF	40GBASE-SR4	100GBASE-SR10
125 m over OM4 MMF ^[18]		100GBASE-SR4
2 km over SMF, serial	40GBASE-FR	100GBASE-CWDM4 ^[21]
10 km over SMF	40GBASE-LR4	100GBASE-LR4
40 km over SMF	40GBASE-ER4	100GBASE-ER4

5: Nivo linka 5-56

56

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - Switch
 - VLAN
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-57

57

Ethernet switch


- Uredaj nivoa linka
 - Prihvata i prosleđuje Ethernet frejmove
 - Ispituje zaglavje frejma i **selektivno** prosleđuje frejm na bazi MAC destinacione adrese
 - Kada se frejm prosleđuje na lokalnu mrežu, koristi se CSMA/CD za pristup lokalnoj mreži
- Transparento
 - Hostovi ne osjećaju prisustvo switche-va
- *Plug-and-play, self-learning*
 - Switch-evi ne moraju da se konfigurišu

5: Nivo linka 5-58

58

Switch: više istovremenih prenosa

- Hostovi su direktno povezani na switch
- Switchevi buferi prenose frejmove
- Ethernet protokol se koristi na interfejsima ali nema kolizije zbog full dupleksa
 - Svaki link je poseban kolizioni domen
- **Komutacija:** od A do A' i od B do B' se prenos obavlja simultano bez kolizija
 - Prenos od A do A' i od C do A' ne može biti simultan




5: Nivo linka 5-59

59

Tabela prosleđivanja switch-a

Kako switch zna da se A' može doseći preko interfejsa 4, a B' preko interfejsa 5?

- ❖ Svaki switch ima **tabelu prosleđivanja**, koja sadrži:
 - (MAC adresu hosta, identifikator interfejsa preko kojeg se može doseći, time stamp)
 - Liči na tabelu rutiranja!



Kako se kreira ova tabela?


- Nešto slično protokolu rutiranja?

5: Nivo linka 5-60

60

Switch: self-learning

- switch **uči** koji hostovi se mogu doseći preko kojih interfejsa
 - Kada frejm stigne, switch “nauči” lokaciju pošiljaoca
 - Upisuje par pošiljalac/lokacija u tabelu



MAC adr.	interface	TTL
A	1	60

Tabela
(inicijalno prazna)

5: Nivo linka 5-61

61

Switch: filtriranje/prosleđivanje frejma

Kada switch primi frejm:

Indeksira tabelu prosleđivanja koristeći MAC destinacionu adresu

if je sadržaj pronađen za destinaciju
 then{

if destinacija na mreži sa koje je došao frejm
 then odbaci frejm

else proslijedi frejm na odgovarajući interfejs

 }


else šalji na sve interfejse, osim na onaj odakle je frejm stigao

5: Nivo linka 5-62

62

Self-learning, prosleđivanje: primjer

- Destinacija frejma, A' , nepoznata: **šalji svima**
- Destinacija frejma A : poznata **selektivno šalji na jedan link**



MAC adr.	interfejs	TTL
A	1	60
A'	4	60


Tabela

5: Nivo linka 5-63

63

Povezivanje switcheva

- Switchevi se povezuju u mreže koje imaju topologiju stabla



Slanje od A do G - kako S_1 zna da proslijedi frejm adresiran za G preko S_4 i S_3 ?

- *Self learning!* (na isti način kao za jedan switch!)

5: Nivo linka 5-64

64

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - Switch
 - **VLAN**
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-65


65

VLAN: motivacija

PMF korisnik pređe na ETF, ali želi da bude dio PMF-ove LAN mreže?

▪ jedan broadcast domen:

- Kompletan broadcast drugog nivoa (ARP, DHCP) se prenosi preko LAN-a
- sigurnost/privatnost, efikasnost,...



5: Nivo linka 5-66

66

VLAN

Port-bazirani VLAN: portovi switch-a su grupisani (korišćenje softvera za upravljanje switch-em) tako da **jedan switch**

Virtual Local Area Network

Switch(evi) koji podržavaju VLAN mogu definisati više **virtuelnih LAN-ova** preko jedne fizičke LAN infrastrukture.

... funkcioniše kao **više virtualnih switch-eva**

5: Nivo linka 5-67

67


Port bazirani VLAN

- **Izolacija saobraćaja:** frejmovi od/do portova 1-8 mogu doseći samo portove 1-8
 - Postoji i VLAN baziran na MAC adresama
- **Dinamička pripadnost:** portovi se dinamički mogu dodjeljivati VLANovima
- **Proljeđivanje između VLAN-ova:** preko ruter (baš kao komutatori iz različitih mreža)
 - L3 komutator

5: Nivo linka 5-68

68

VLAN preko više switch-eva




- **trunk port:** prenosi frejmove između VLAN-ova definisanih na više switch-eva
 - Frejmovi jednog VLAN-a koji se prenose između switch-eva moraju nositi VLAN identifikator
 - 802.1q protokol dodaje i uklanja dodatna polja u zaglavju frejma koji se prenose preko trunk portova

5: Nivo linka 5-69

69

802.1Q VLAN format frejma



5: Nivo linka 5-70

70

Nivo linka


- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - Switch
 - VLAN
- **MPLS**
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-71

71

Multiprotocol label switching (MPLS)

- **cilj:** brzo prosleđivanje IP paketa preko MPLS ruter, korišćenjem labela fiksne dužine (umjesto izbora najkraćeg prefiksa)
 - brži lookup korišćenjem identifikatora fiksne dužine
 - Ideja slična pristupu virtualnih kola
 - IP datagram i dalje posjeduje IP adresu!



5: Nivo linka 5-72

72


MPLS ruteri

- Komutator labela
- Prosleđuje pakete na izlazne interfejse na bazi vrijednosti labele bez uzimanja u obzir IP adrese
 - MPLS tabela prosleđivanja se razlikuje od IP tabele prosleđivanja
- **fleksibilnost:** MPLS odluke prosleđivanja se mogu razlikovati od IP
 - Koristi destinacione i izvořišne adrese za rutiranje tokova do iste destinacije na različte načine (*traffic engineering*)
 - Brzo rerutира tokove u slučaju ispada linkova jer su back-up putevi unaprijed određeni

5: Nivo linka 5-73

73

Poređenje MPLS i IP ruta




- **IP rutiranje:** put do destinacije određuje samo destinaciona adresa

5: Nivo linka 5-74

74


Poređenje MPLS i IP ruta



75


MPLS signalizacija

- Modifikuje OSPF, IS-IS link-state protokole tako da nose informacije koje se koriste za MPLS rutiranje:
 - kapacitet linka, vrijednost rezervisanog kapaciteta linka,...
- ulazni MPLS ruter koristi (Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering) RSVP-TE signalizacioni protokol da uspostavi MPLS prosleđivanje do downstream rutera



76

MPLS tabele prosleđivanja



5: Nivo linka 5-77

77

MPLS prosleđivanje


- Usmjeravanje paketa kroz MPLS domen se vrši na bazi labela
 - Labele imaju lokalni značaj
- LER ruteri na ulazu u MPLS domen dodaju labelu paketu
- LSR ruteri prosleđuju pakete na bazi labele tako što za primljenu labelu traže odgovarajući zapis u tabeli usmjeravanja na bazi labela
 - U okviru tog zapisa se nalazi i podatak o novoj vrijednosti labele kojom treba zamijeniti labele u primljenom paketu pre nego što se paket prosljedi na odgovarajući izlaz LSR ruteru.
- LER ruter na izlazu iz MPLS domena skida labelu sa paketa
- U suštini MPLS ruteri (LSR i LER) mogu vršiti tri osnovne operacije nad labelama:
 - dodavanje (**push**)
 - skidanje (**pop**)
 - zamjena (**swap**)
- Put paketa kroz MPLS domen se naziva LSP (Label Switched Path) put.

5: Nivo linka 5-78

78

Primjer MPLS usmjeravanja

- **Push** operaciju tipično rade LER ruteri na ulazu u MPLS domen
- **Pop** operaciju tipično rade LER ruteri na izlazu iz MPLS domena
- **Swap** labela tipično rade LSR ruteri, ali i ulazni LER ruteri na granicama između dvije hiperarhije MPLS domen
- Poslednji ruter na LSP putu vrši dvije pretrage tabela usmjeravanja
 - na bazi labela i na bazi IP adresa
 - Alternativa je penultimate hop popping



5: Nivo linka 5-79

79

FEC (Forwarding Equivalence Class)

- FEC dešiniše logiku za dodjeljivanje labele.
- U preporuci RFC 3031 se FEC klasa definiše kao mrežni prefiks, ali dozvoljeno je korišćenje i drugih definicija koje bi uključivale polja IP ili transportnih zaglavila, kao i interfejs po kojima pristižu paketi.
 - Na primer, FEC klase mogu da budu formirane imajući u vidu i QoS zahtjeve
- Paketi iste FEC klase prolaze kroz identičan LSP put i imaju identično opsluživanje ako ulaze u MPLS domen na istom mjestu.
- Određivanje pripadnosti paketa FEC klasi se vrši samo na ulazu u MPLS domen.
- Vezivanje labele za FEC klasu može biti na nivou platforme (uređaja) ili na nivou interfejsa.
- LSR/LER ruter kada izvrši vezivanje labele za FEC klasu formira automatski i odgovarajući zapis u tabeli usmjeravanja na bazi labela.

5: Nivo linka 5-80

80

FEC

- **Vezivanje labele može biti nezavisno ili uređeno**

- Nezavisno vezivanje: ruter čim prepozna novu FEC klasu vrši vezivanje slobodne labela iz skupa labela.
- Uređeno vezivanje: ruter vrši vezivanje labele za FEC klasu samo ako je on izlazni LER ruter za dotičnu FEC klasu ili ako je primio oglašenu labelu za tu FEC klasu od ruteru koji predstavlja sledeći hop za dotični ruter

- **Bezuslovno oglašavanje labela (Unsolicited Downstream) :**

- Ruter oglašava labelu koju je vezao za FEC klasu svojim susjedima.
- Uvodni (upstream) susjed će da prihvati tu labelu i upiše je u odgovarajuće mjesto u svojoj tabeli usmjeravanja na bazi labela (ili IP adresa ako je u pitanju LER ruter na ulazu u MPLS domen).
 - Uvodni susjed je onaj čiji je sledeći hop za dotičnu FEC klasu upravo dotični ruter koji je oglasio labelu.
 - U uzvodnom ruteru u zapisu koji odgovara dotičnoj FEC klasi će biti unijeta vrijednost labela koja se mora staviti na vrh steka labela (ulaz u MPLS domen - LER) ili koja mora zamijeniti labelu sa vrha steka (LSR) paketa.
 - Susjedni ruteri koji nisu uvodni ruteri u zavisnosti od konfigurisanog moda rada ili ignoriraju oglašavanje ili ga prihvataju.

5: Nivo linka 5-81

81

FEC


- **Oglašavanje na zahtjev (Downstream on demand)**

- Oglašavanje se vrši samo ka (uzvodnim) susjedima koji pošalju eksplicitan zahtjev za labelom


Bezuslovno oglašavanje

- Za oglašavanje labela neophodan je odgovarajući signalizacioni protokol

- MPLS ne specificira određeni protokol
- Dva načina realizacije:
 - signalizacioni protokol razvijen specijalno za ovu namjenu (npr. LDP)
 - postojeći protokoli rutiranja i signalizacije koji se proširuju tako da podrže i oglašavanje labela (npr. RSVP i BGP)




Oglašavanje na zahtjev



5: Nivo linka 5-82


82

Distribucija labela



83


Distribucija labela



84

Spajanje MPLS labela

- Paketi koji pripadaju istoj FEC klasi mogu ući na različitim mjestima u MPLS domen, a izaći na istom mjestu.
- LSP putevi ovih paketa će se spajati u MPLS domenu.
- Otuda je dozvoljeno tzv. spajanje labela (label merging).
 - Paketi iste FEC klase koji dolaze sa različitih ulaznih interfejsa i/ili sa različitim labelama u LSR ruter će se u slučaju spajanja labela prosleđivati na isti izlaz LSR ruteru, pri čemu će nova vrijednost labele (na izlazu) biti identična za sve te pakete.



5: Nivo linka 5-85

85

MPLS izbor ruta

- **Hop-by-hop rutiranje:** koristi se ruta koju određuju dinamički protokoli rutiranja
- **Explicit routing (ER):** LSR na ulazu MPLS domena specificira eksplisitnu rutu za LSP
 - Eksplisitna ruta može biti izračunata unaprijed ili dinamički
 - Pošto LSP put formiran eksplisitnim rutiranjem ne mora da bude najkraći put onda se ne mogu koristiti samo klasični protokoli rutiranja
 - Definisana su proširenja protokola rutiranja (na primer, OSPF-TE) koja omogućavaju razmjenu detaljnijih informacija o mreži čime se omogućava ulaznom LER ruteru da lakše odabere eksplisitnu putanju.
 - Eksplisitno rutiranje je veoma važno u slučaju kada se želi formirati VPN tunel, kao i u slučaju implementacije QoS podrške.
- Uvijek se uspostavlja jednosmjeran LSP put.

5: Nivo linka 5-86

86

Nivo linka

- Uvod, servisi
- Detekcija i korekcija greške
- Protokoli višestrukog pristupa
- LAN
 - MAC adresiranje
 - Ethernet
 - Switch
 - VLAN
- MPLS
- Mreža data centra

5: Nivo linka 5-87

87

Mreža datacentra

Stotine hiljada hostova:

- e-business (Amazon,...)
- Serveri sadržaja (YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
- pretraživači, data mining (Google,...)

Izazovi:

- Veliki broj aplikacija koje poslužuju ogroman broj klijenata
- Pouzdanost
- Balansiranje opterećenja radi sprečavanja pojavljivanja uskih grla




Microsoft container, data centar u Čikagu

5: Nivo linka 5-88

88

Mreža datacentra: mrežni elementi




5: Nivo linka 5-89

89

Mreža datacentra: mrežni elementi

Mrežna topologija Facebook F16 data centra




<https://engineering.fb.com/data-center-engineering/f16-minipack/> (posted 3/2019)

5: Nivo linka 5-90

90

Mreža datacentra: mrežni elementi


- Veliki broj veza između switch-va, rack-ova:
 - Povećanje propusnosti između rekova (više mogućih ruta)
 - Povećanje pouzdanosti zbog redundanse



5: Nivo linka 5-91

91

Mreža datacentra: rutiranje nivoa aplikacije



Balanser opterećenja: rutiranje nivoa aplikacije

- Prima zahtjeve eksternih klijenata
- Usmjerava opterećenje u data centru
- Šalje odgovore eksternom klijentu (krijući od eksternog korisnika informacije o data centru)

5: Nivo linka 5-92

92

Mreža datacentra: rutiranje nivoa aplikacije

- **Nivo linka:**
 - RoCE: Remote DMA (RDMA) preko Converged Ethernet
- **Nivo transporta:**
 - ECN (*Explicit Congestion Notification*) se koristi za kontrolu zagušenja na nivou transporta (DCTCP, DCQCN)
 - Experimentisanje sa hop-by-hop (*backpressure*) kontrolom zagušenja
- **rutiranje, menadžment:**
 - SDN se široko koristi u data centrima
 - postavljanje servisa podataka što je moguće bliže (u susjednom ili čak istom rack-u) radi minimizacije tier-2, tier-1 komunikacije

5: Nivo linka 5-93

93

Nivo linka

Ispitna pitanja

1. Objasniti servise nivoa linka i način njegove implementacije
2. Slotted Aloha i Aloha
3. Polling i token ring
4. Ilustrovati i objasniti funkcionisanje ARP protokola u slučaju da je destinacija u istom LAN-u
5. Ilustrovati i objasniti funkcionisanje ARP protokola u slučaju da je destinacija van LAN-a
6. Ethernet (topologija, frejm)
7. Ethernet CSMA-CD
8. Ethernet standardi
9. Ethernet switch (funkcija, self-learning, povezivanje u mrežu)
10. VLAN
11. MPLS
12. Mreža data centra

5: Nivo linka 5-94

94